



Godina I - Broj 14

Utorak, 18. avgust/kolovoz 1992.
SARAJEVO

Za svaki broj posebno se
utvrđuje cijena
Žiro-račun 10100-603-1396

261

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM O ROBNOM PROMETU I USLOVIMA SNABDIJEVANJA ZA VRIJEME RATNOG STANJA I VANREDNIH OKOLNOSTI

Član 1.

Ovom uredbom regulišu se mjere i aktivnosti za vrijeme ratnog stanja i vanrednih okolnosti u oblasti unutrašnjeg i spoljno-trgovinskog prometa, usluga i poduzetništva u Republici Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Republika), nadležnost u prikupljanju pomoći radi oživljavanja robnog prometa, usluga i poduzetništva, postupanje sa robama i finansijskim sredstvima pomoći Republici, organizacija i aktiviranje snabdijevanja tržišta na regionalnim područjima, stavljanje u funkciju napuštenih, oštećenih i nekorisćenih kapaciteta u svim oblicima svojine u oblasti robnog prometa i poduzetništva, okupljanje esencijalnih roba za snabdijevanje tržišta, uslovi stavljanja u promet na malo komisije i rabljene robe, mjere zaštite državne svojine, mjere zaštite od štetnih ugovora i sporazuma, privremeno stavljanje u funkciju robe i poslovnih prostora agresora, uvođenje tržišnog reda u prometu roba, usluga i poduzetništva, mjere zaštite potrošača, regulacija prometa roba i usluga, pravila saradnje sa humanitarnim organizacijama i pružanje logističke podrške tim organizacijama.

Važeći propisi u oblasti prometa robe i usluga i poduzetništva primjenjuju se, ukoliko nisu u suprotnosti sa odredbama ove uredbe.

Član 2.

Po ovlaštenju Vlade Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada), Ministarstvo za robni promet i poduzetništvo (u daljem tekstu: Ministarstvo), organizira i sprovodi preko preduzeća i njihovih poslovnih jedinica u zemlji i inostranstvu, kao i njihovih asocijacija, prikupljanje robne i finansijske pomoći namijenjene snabdijevanju Republike i vrši usmjeravanje te pomoći za potrebe privredne reprodukcije i stanovništva.

Uvozne robne režime sredstava dobivene pomoći utvrdit će Ministarstvo, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 3.

Uz saglasnost Vlade izvršni odbori opština mogu organizirati prikupljanje sredstava pomoći za zadovoljenje potreba na svom području.

Član 4.

Ministarstvo ima pravo i dužnost da radi obavljanja funkcija u sferi snabdijevanja tržišta naredi da se raspoloživi kapaciteti u oblasti robnog prometa i usluga, malih i srednjih preduzeća i poduzetnika koriste za obezbjeđivanje urednog snabdijevanja građana ili pružanja neophodnih usluga, odnosno snabdijevanja tržišta robama lične i proizvodno-uslužne potrošnje.

Ukoliko preduzeće ili poduzetnik iz stava 1. ovog člana u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe ne izvrši obavezu snabdijevanja tržišta odgovarajućim robama, ili ne preduzme aktivnosti radi korištenja raspoloživih kapaciteta, Ministarstvo daje saglasnost opštinama da se ti kapaciteti privremeno koriste od strane poduzetnika, nad čijim radom opštinski organi uprave nadležni za poslove tržišne inspekcije vrše inspekcijski nadzor.

Nadležni organi opština dužni su utvrditi koji su maloprodajni i uslužni objekti ostali zatvoreni, uzroke zatvaranja objekata, vlasnike odnosno zakupce koji su napustili mjesto boravka prije 13. aprila 1992. godine a objekat zatvorili, i o tome obavijestiti Ministarstvo u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, s prijedlogom za davanje saglasnosti iz stava 2. ovog člana.

Član 5.

Ustupljena prava na privremeno korištenje poslovnih objekata poduzetnici iz člana 4. stav 2. ove uredbe koriste i plaćaju na način koji se uređuje ugovorom.

Ministar za robni promet i poduzetništvo (u daljem tekstu: ministar) uputstvom će propisati način i uslove dodjele poslovnih objekata iz člana 4. ove uredbe na privremeno korištenje, u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 6.

Nadležni organi opština preispitaće kupoprodajne ugovore i poslovne odnose nastale iz obligacionih ugovora i sporazuma u oblasti robnog prometa i poduzetništva, koji su sačinjeni nakon stupanja na snagu ove uredbe, a zaključeni su na štetu

potrošača, koji su proizveli štetne ekonomske posljedice, kao i zbog promjene namjene poslovnog prostora i u vezi s tim prestanka funkcije redovnog i efikasnog snabdijevanja u poslovnim objektima na određenom području i predložiti nadležnom sudu poništenje takvih ugovora i sporazuma.

Član 7.

Imaoci roba dužni su zatečenu robu u skladištu ili na drugom mjestu koje se koristi kao skladište, bez odlaganja staviti u prodaju, u cilju urednog snabdijevanja tržišta.

Član 8.

Ministarstvo sačinjava bilanse potreba za robama lične potrošnje u Republici.

Nadležni organi opština u saradnji sa Ministarstvom utvrđuju bilans zaliha roba lične potrošnje na području opštine, raspoređujući ih na obaveznu rezervu i dio za opšte potrebe stanovništva.

Ministarstvo može u cilju efikasnije snabdjevenosti teritorije Republike, na osnovu odluka donesenih uz saglasnost opština, narediti da se dio roba od nosilaca snabdijevanja sa područja jedne opštine prebaci na područje druge opštine, radi kontinuiteta u snabdijevanju tržišta.

Član 9.

Ministarstvo vrši doznačavanje robe za odgovarajuća područja teritorije Republike gdje je određena vrsta robe deficitarna i u saradnji sa nadležnim ministarstvima, organizira način i uslove dopreme robe u ta područja.

U cilju urednog snabdijevanja tržišta Ministarstvo može odrediti ovlaštena pravna i druga lica koja će biti odgovorna za snabdijevanje tržišta na određenom području, preko kojih će se distribuirati roba Republičke direkcije za robne rezerve.

Član 10.

Opštinski organi imaju pravo i dužnost da utvrde vrste i količine raspoložive robe i evidentiraju poslovne objekte u vlasništvu ili pod zakupom koji se nalaze na teritoriji Republike, a pripadali su agresoru ili saradnicima agresora na Republiku.

Nadležni organi opštine dostavljaju zbirne izvještaje Ministarstvu, o obimu raspoloživih poslovnih objekata i robe agresora na Republiku i načinu stavljanja u funkciju te imovine.

Roba i poslovni objekti iz stava 1. ovog člana privremeno se, uz saglasnost Ministarstva, stavlja u funkciju snabdijevanja tržišta, rješenjem nadležnog organa opštine, do donošenja sudske odluke.

Ministarstvo može naložiti i drugačiji način postupanja sa robom ili sa poslovnim objektima agresora ili sa poslovnim objektima koje je agresor držao u zakupu do odluke nadležnog suda, o čemu obavještava nadležne organe opština koji su dužni postupiti po rješenju Ministarstva.

Član 11.

U cilju zaštite potrošača zabranjuje se:

1. nivelacija cijena robe koja se distribuira iz robnih rezervi;

2. izdavanje i prodaja roba iz skladišta, tvornice, diskontnih prodavnica i drugih mjesta predviđenih za veleprodaju; licina, organizacijama i zajednicama koje nisu ovlaštene za obavljanje poslova trgovine, proizvodne ili uslužne djelatnosti, i plaćanje gotovinom u navedenim objektima;

3. prodaja i kupovina na pijacama i teznama sljedeće robe: svih vrsta tehničke robe, čilima, obuće, proizvoda od stakla i ravnog stakla, umjetničkih slika i predmeta, svih vrsta tekstilnih proizvoda, predmeta od zlata i drugih dragocjenih metala, alkoholnih pića, cigareta i duhana, kafe, deterdženta, kozmetike, satova, metražne robe, lijekova, konditorskih proizvoda, derivata nafte i roba čija je prodaja racionisana;

4. prevoz robe bez tovarnog lista, putnog naloga za vozača i bez dokumentacije koja sadrži podatke o pošiljaocu robe,

mjestu utovara sa ovjerom lica koje je izdalo robu sa naznakom primaoca robe na tačnu adresu, kao i naznakom o vrsti, količini i cijeni robe koja se prevozi, uz oznaku registarskog broja vozila u kojem se roba prevozi;

5. prodaja i kupovina robe van poslovnih prostora i prostora na svim mjestima, izuzev mjesta koja su tačno naznačena u odobrenju za rad ili registracionom listu;

6. prodaja i kupovina robe bez dokumentacije o nabavci robe i dokumentacije o prijemu robe i ostalim dokumentima iz tačke 4. ovog člana;

7. preprodaja robe plaćene gotovinom, odnosno preprodaja robe nabavljene u maloprodaji;

8. pružanje usluga bez odobrenja nadležnog opštinskog organa uprave za poslove privrede i poduzetništva.

Član 12.

Na teritoriji Republike vrši se racionisana potrošnja kao i promet sljedećim robama: brašno, pirinač, ulje, mlijeko, šećer i derivati nafte.

Izvršni odbori opština mogu proširiti listu roba iz stava 1. ovog člana za područje svoje opštine.

Racionisana potrošnja odnosno promet u smislu ove uredbe, podrazumijeva količinsko ograničavanje prodaje robe, utvrđeno posebnim uslovima prodaje i načina distribucije, kao i utvrđivanje mjesta prodaje i nosilaca tih poslova.

Nosiocima snabdijevanja i distributere roba čija je prodaja racionisana određuju svojim aktima nadležni organi opština, utvrđujući način njihova postupanja, djelokrug rada i ovlaštenja, u roku od tri dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Kod utvrđivanja raspodjele obavezno se poštuje princip ravnopravnosti raspodjele potrošačima roba, čija je prodaja racionisana.

Robe iz stava 1. ovog člana bilansira Ministarstvo, a robe iz stava 2. ovog člana nadležni organi opština i preduzimaju potrebne mjere i aktivnosti na utvrđivanju načina i uslova raspodjele i prodaje racionisanih roba.

Vlada, na prijedlog Ministarstva, kada se za to steknu uslovi, može suziti listu roba iz stava 1. ovog člana, a izvršni odbori opština odlučuju o robama iz stava 2. ovog člana.

Član 13.

Količina roba koju su dobili distributeri zaduženi za snabdijevanje racionisanim robama dijeli se prema broju stanovnika mjesne zajednice na čijem području distributeri vrše poslove racionisane prodaje.

Ostvarivanje prava na kupovinu racionisane robe vrši se na osnovu evidencije građana i izbjeglica koju vodi mjesna zajednica na čijem području građani, odnosno izbjeglice stalno ili privremeno borave.

Zabranjeno je na dva mjesta prijaviti i ostvariti pravo na kupovinu racionisane robe.

Prodavci su dužni sačiniti spisak potrošača koji imaju pravo na kupovinu racionisane robe, a izdavanje robe potrošač ovjerava svojim potpisom na spisku, uz naznaku broja i mjesta izdavanja lične karte.

Prodavac neprodatu racionisanu robu određenog kontingenta može zadržati u skladištu najviše tri dana od dana prijema robe, a potom istu ravnopravno raspodijeliti na prijavljene potrošače, ukoliko se u tom roku na raspodjelu - kupovinu racionisane robe ne jave potrošači - lica koja imaju pravo na takav vid nabavke robe.

Član 14.

Prioritet u racioniranom snabdijevanju imaju:

1. članovi porodičnog domaćinstva poginulih i ranjenih pripadnika oružanih snaga Republike;

2. invalidi;

3. djeca do 14 godina, majke dojilje i penzioneri;

4. civilne žrtve rata.

Članom porodičnog domaćinstva u smislu ove uredbe smatraju se lica iz člana 6. stav 2. Zakona o stambenim odnosima ("Službeni list SR BiH", br. 14/84 i 12/87).

Član 15.

Ministarstvo energetike, rudarstva i industrije utvrđuje bilanse potreba i prioritete pri kupovini derivata nafte u unutrašnjem prometu.

Uvoz nafte i derivata nafte kao i kompenzacioni aranžmani pri uvozu, vrše se uz dozvolu Ministarstva za robni promet i poduzetništvo.

Zabranjen je izvoz nafte i derivata nafte sa teritorije Republike kao i iznošenje derivata nafte na bilo koji način osim u originalnim rezervoarima vozila.

Kontrolu unutrašnjeg racioniranog prometa derivata nafte i kontrolu prodaje odnosno nabavke derivata nafte po određenim prioritetima vrše organi tržišne inspekcije.

Racionirana potrošnja derivata nafte utvrđuje se privremeno, a traje do prestanka razloga za uvođenje racionirane potrošnje o čemu odlučuje Ministarstvo iz stava 1. ovog člana.

Član 16.

U vrijeme trajanja racionisane potrošnje derivata nafte građani i drugi potrošači kupovinu derivata nafte u prometu na malo ostvaruju na osnovu bonova koje im distribuira nadležni organ opštine.

Ministarstvo izdaje bonove za kupovinu derivata nafte u prometu na malo i distribuira ih opštinama, radi podjele potrošačima.

Bonovi se izdaju isključivo na zahtjev vlasniku vozila i to za svako registrovano vozilo.

Zabranjena je prodaja na malo derivata nafte bez preuzimanja bonova.

Član 17.

Isporučioc i prodavci derivata nafte dužni su izvještaje o isporuci i prodaji derivata nafte dostavljati nadležnim organima opštine svakih 15 dana.

Isporučioc iz stava 1. ovog člana dužni su uz pazar malo-prodaje svakodnevno predavati i vrijednosni ekvivalent preuzetih bonova i o tome voditi dnevnu evidenciju.

Član 18.

Ministarstvo može privremeno zabraniti:

1. obavljanje određenih poslova prometa robe i usluga, ako je to neophodno za očuvanje roba, za oživljavanje proizvodnje ili za poboljšanje snabdjevenosti tržišta;

2. prodaju roba u cilju obezbjeđivanja ravnomjernosti snabdjevanja tržišta;

3. izvršenje svake radnje u prometu roba i usluga ako će se tom radnjom ugroziti kontinuitet snabdjevanja, oštetiti potrošači ili dovesti u neravnotežan položaj korisnici usluga.

Član 19.

Zabranjena je prodaja robe ili vršenje usluga svim licima koja nemaju uredna ovlaštenja za obavljanje prometa robe odnosno vršenje određene usluge.

Član 20.

Ministarstvo može naložiti pravnim i drugim licima:

1. uskladištenje, čuvanje i manipulaciju određenim robama uz plaćanje naknade;

2. privremeno ograničavanje prodaje određene robe;

3. prodaju robe koja je pripadala agresoru i njegovim saradnicima, u korist nabavke roba racionisane potrošnje posredstvom Republičke direkcije za robne rezerve.

Član 21.

U prometu robe i usluga nije dozvoljeno:

- prikrivanje deficitarne robe,
- uzdržavanje od prodaje robe,

- uzdržavanje od vršenja usluga,

- naplata veće cijene od određene ili naznačene u kalkulaciji odnosne robe,

- neovlaštena upotreba tuđeg imena, firme, robnog znaka, žiga i oznake proizvođača,

- prikrivanje mana robe,

- odbijanje izvršenja usluga ukoliko postoje uslovi za njeno izvršenje,

- dovodenje kupca u zabludu u pogledu porijekla robe,

- prodaje robe s proteklom rokom trajanja,

- prodaja robe bez propisane prateće dokumentacije za tehničku robu i robu sa proizvođačkim, odnosno uvoznim deklaracijama,

- upotreba neispravnih i nebaždarenih mjerila,

- upotreba neadekvatne ambalaže u maloprodaji kojom se oštećuje proizvođač pri vaganju robe,

- nabavljati ili prodavati robu bez certifikata nadležnog organa,

- stavljanje u promet robe za koju nije izvršen kvalitativni pregled na granici Republike, kada je propisano da se određenoj robi mora kontrolisati kvalitet pri uvozu.

Član 22.

Preduzeća, druga pravna lica i pojedinci dužni su na zahtjev Ministarstva odnosno nadležnog organa opštine izvršiti poslove i radnje koje su naložene u cilju efikasnijeg snabdjevanja stanovništva deficitarnom robom i normalizacije stanja u prirodi, uz naknadu.

Član 23.

Nije dozvoljeno korištenje bilo kojeg oblika povlašćivanja u prometu roba i usluga u odnosu na druge kupce ili korisnike izuzev prioriteta utvrdjenih ovom uredbom.

Nije dozvoljeno u prometu roba i usluga preduzeti bilo koju radnju kojom se nanosi ili može nanijeti šteta trećem licu ili potrošaču odnosno korisniku usluge.

Zabranjeno je narušavati utvrđeni robni režim uvoza i izvoza.

Zabranjeno je prodati i izvesti u drugu državu robu bez certifikata o porijeklu robe.

Član 24.

Zabranjena je svaka zloupotreba prava na pomoć ili prava na kupovinu racionisane robe pri preuzimanju ili kupovini takve robe.

Zloupotrebom se smatra naročito ometanje građana da ostvare pravo na humanitarnu i drugu pomoć, ili ometanje prava na kupovinu robe čija je potrošnja racionisana.

Član 25.

Nadležni organi opština donose posebne odluke o minimalnom dnevnom radnom vremenu preduzeća i drugih učesnika koji obavljaju djelatnost robnog prometa odnosno usluga, značajnih za potrebe privrede i stanovništva.

Obavezno je pridržavati se radnog vremena.

Član 26.

Zatečene, a uskladištene zalihe robe, bez obzira gdje se roba nalazi, pravna i fizička lica i drugi građansko pravni subjekti dužni su popisati na dan stupanja na snagu ove uredbe.

Popisna lista dostavlja se nadležnim organima opština u roku od 24 sata po izvršenom popisu.

Nadležni organi opština ovlašteni su da cijene cjelishodnost korištenja robe saglasno članu 7. ove uredbe, ili da robu usmjere za potrebe robnih rezervi, uz plaćanje tržišne cijene.

Zbirne izvještaje, na osnovu popisnih lista, organi uprave iz stava 2. ovog člana, dostavljaju Ministarstvu, u roku od tri dana od isteka roka iz stava 2. ovog člana.

Član 27.

Radi obezbjeđivanja snabdijevanja tržišta i nesmetanog prometa roba i usluga, učesnici u prometu roba i usluga dužni su postupati po nalogima Ministarstva, u slučajevima kad Ministarstvo:

1. vrši nadzor nad svim vidovima prometa roba i pružanja usluga za vrijeme ratnog stanja i vanrednih okolnosti poslije-ratne obnove;

2. privremeno zabrani prodaju, ustupanje i sve vidove otuđivanja poslovnih objekata i drugih kapaciteta u oblasti robnog prometa i usluga;

3. zatraži bilansiranje stanja zaliha od opština, preduzeća i poduzetnika za koje procijeni da raspolazu zalihami roba;

4. izvrši usmjeravanje nabavki određenih roba prema principu pune snabdjevenosti određenog tržišta robama lične potrošnje, a naročito prehrambenim proizvodima;

5. utvrdi robne režime za izvoz i uvoz roba;

6. zabrani uvoz ili izvoz određenih vrsta roba ukoliko bi uvoz ili izvoz roba izazvao poremećaje u bilansima snabdijevanja;

7. odredi cijene za robu iz kontingenta ustupljene pomoći Republici, koja će se prodavati u određenim količinama na teritoriji Republike;

8. propiše način i uslove raspodjele sredstava dobivenih ustupanjem poslovnih objekata iz člana 10. ove uredbe i usmjeri dobivena sredstva za nabavku roba racionisane potrošnje;

9. zatraži od humanitarnih organizacija, da u cilju omogućavanja snabdijevanja tržišta, pribave određene količine roba i iste raspodijele prema svojim kriterijima.

Član 28.

Ministarstvo izdaje certifikate o porijeklu robe koja se izvozi.

Ne može se izvesti roba bez certifikata iz stava 1. ovog člana.

Ministarstvo izdaje propisane dozvole i odgovarajuća rješenja za utvrđene posebne režime uvoza i izvoza robe (količinski kontingenti, vrijednosni kontingenti i sl).

Ministarstvo izdaje uvjerenja o kvalitetu uvezene robe koja se izvozi.

Ministarstvo izdaje dozvole za izvršenje kompenzacionih poslova u spoljno-trgovinskom prometu, koje su obavezujuće.

Ministar će u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe donijeti propise kojim se utvrđuje forma, postupak i način izdavanja akata iz st. 1. do 5. ovog člana.

Član 29.

Ovlaštena preduzeća za spoljno-trgovinski promet dužna su čuvati ugled Republike.

Ako nadležni sud na osnovu pokrenutog postupka po prijavi tržišnog inspektora utvrdi da je određeni subjekt na bilo koji način narušio ugled Republike pri obavljanju spoljno-trgovinskog prometa, ili postupi suprotno odredbama ove uredbe, Ministarstvo će zatražiti od nadležnog registracionog suda brisanje spoljno-trgovinske djelatnosti iz registracije subjekta.

Član 30.

Pomoć koju Republici upućuju strane države i međunarodne organizacije u robu, usmjerava se preko Republičke direkcije za robne rezerve.

Ministarstvo preduzima potrebne mjere i aktivnosti za ostvarivanje ravnomjerne raspodjele pomoći iz stava 1. ovog člana.

Ministar propisuje način prijema i evidencije zaprimljene pomoći za snabdijevanje tržišta, način i uslove skladištenja i manipulacije robama, način distribucije roba nosiocima snabdijevanja i druge vidove raspolaganja takvom robom, u cilju urednog snabdijevanja tržišta, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 31.

Republička direkcija za robne rezerve može izvršiti posudbu robe i finansijskih sredstava od pravnih i drugih lica iz zemlje i inostranstva, u cilju obezbjeđivanja snabdijevanja tržišta.

Ugovorom se ureduju poslovni odnosi u slučajevima posudbe iz stava 1. ovog člana.

Republička direkcija za robne rezerve, na traženje humanitarnih organizacija, dužna je obezbijediti skladišne i druge kapacitete za raspodjelu humanitarne pomoći, ako to humanitarne organizacije zatraže.

Republička direkcija za robne rezerve dužna je izvršiti posudbu robe humanitarnim organizacijama na njihovo traženje, pod istim uslovima koji važe i za druge korisnike robnih rezervi.

Član 32.

Izvršni odbor opštine propisuje način i uslove vršenja prometa komisije i rabljene robe na malo, određujući tip maloprodajnog mjesta i lokaciju za takav promet robe, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 33.

Snabdijevanje oružanih snaga Republike hranom i robama široke potrošnje obezbjeđuje i organizira Republička direkcija za robne rezerve u saradnji sa ovlaštenim komandama oružanih snaga Republike.

Član 34.

U slučajevima kada tržišni inspektori utvrde da je postupljeno suprotno odredbama čl. 4. do 8. i čl. 10. do 30. ove uredbe dužni su preduzeti preventivne mjere radi daljeg sprečavanja kršenja odredaba ove uredbe, i privremeno rješenjem zabraniti vršenje određenog posla u okviru dozvoljene djelatnosti ili obavljanje djelatnosti, svakom ko ne postupi u skladu sa odredbama ove uredbe, s tim da izrečena upravna mjera traje do odluke nadležnog suda, donesene u postupku koji je pokrenut po prijavi tržišnog inspektora.

Žalba na rješenje iz stava 1. ovog člana ne odlaže izvršenje.

Tržišni inspektori su ovlašteni da od prekršilaca oduzmu robu i predmete koji su služili ili bili namijenjeni izvršenju privrednog prestupa, prekršaja ili krivičnog djela, bez obzira da li su svojina prekršioca.

Oduzeti predmeti se prodaju.

Način prodaje i raspolaganja sredstvima dobivenim prodajom predmeta i roba iz stava 3. ovog člana propisuje ministar u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 35.

Novčanom kaznom od 300.000 dinara kaznit će se pravno lice, organizacija ili zajednica za privredni prestup, ako se:

1. ne izvrše naredjenja da se raspoloživi kapaciteti koriste za namjene utvrđene u članu 4. stav 1. ove uredbe;

2. ne izvrše obaveze snabdijevanja tržišta odgovarajućim robama ili ne preduzme aktivnost radi korištenja raspoloživih kapaciteta (član 4. stav 2);

3. postupi suprotno uputstvu o načinu i uslovima dodjele poslovnih objekata (član 5. stav 2);

4. sačini štetan ugovor (član 6);

5. ne stavi zatečena roba u prodaju (član 7);

6. izvrši zabranjena radnja iz člana 11. ove uredbe;

7. naruši princip ravnomjernosti raspodjele robe čija je prodaja racionisana (član 12. stav 5);

8. postupi suprotno odredbi člana 13. st. 1, 4. i 5. ove uredbe;

9. distribucija racionisane robe ne vrši u skladu sa utvrđenim prioritetima (član 14);

10. izveze ili iznese sa teritorije Republike derivat nafte (član 15. stav 3);

11. prodaju na malo derivati nafte bez bonova (član 16. stav 4);

12. ne preda pazar maloprodaje svakodnevno uz vrijednosni ekvivalent preuzetih bonova, ili o tome ne vodi dnevnu evidenciju (član 17. stav 2);

13. postupi suprotno privremenoj zabrani koju izrekne Ministarstvo u skladu sa članom 18. ove uredbe;

14. prodaje roba ili vrši usluga bez ovlaštenja (član 19);

15. ne izvrši nalog Ministarstva koji je donesen u skladu sa članom 20. ove uredbe;

16. izvrši radnju u prometu roba i usluga koja nije dozvoljena (član 21);

17. ne izvrše poslovi i radnje koje su naložene u cilju snabdijevanja stanovništva deficitarnom robom i normalizacije stanja u privredi (član 22);

18. povlašćuju kupci robe ili korisnici usluga, ili se preduzimaju radnje kojima se nanosi ili može nanijeti šteta trećem licu, potrošaču ili korisniku usluga (član 23. st. 1. i 2);

19. izvrše radnje koje su zabranjene odredbom člana 23. st. 3. i 4. ove uredbe;

20. učesnici u prometu roba i usluga ne pridržavaju naloga Ministarstva u slučajevima propisanim u članu 27. ove uredbe;

21. izveze robu bez sertifikata o porijeklu robe ili izvrši kompenzacioni posao bez dozvole (član 28. st. 2. i 5);

22. naruši ugled Republike pri vršenju spoljno-trgovinskog prometa (član 29. stav 1);

23. postupi suprotno uputstvu iz člana 30. stav 3. ove uredbe.

Uz kaznu za privredni prestup sud obligatorno izriče i zaštitnu mjeru zabrane obavljanja određene djelatnosti u trajanju od šest mjeseci.

Član 36.

Novčanom kaznom do 100.000 dinara kaznit će se za prekršaj pravno ili fizičko lice ako:

- postupi suprotno ugovoru iz člana 5. stav 1. ove uredbe;

- ne izvrši nalog vezan za postupanje sa imovinom agresora ili sa objektima koje je agresor držao u zakupu (član 10);

- po naređenju Ministarstva ne prebaci robu na područje druge opštine radi kontinuiteta snabdijevanja tržišta (član 8. stav 3);

- ne dostavi izvještaj propisan u članu 17. stav 1. ove uredbe;

- ne pridržava se radnog vremena (član 25);

- ne popiše robu ili ne dostavi popisne liste nadležnom organu (član 26. st. 1. i 2).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom do 50.000 dinara.

Uz novčanu kaznu sud izriče i zaštitnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti.

Član 37.

Kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine i novčanom kaznom kaznit će se za krivično djelo:

1. ko uskrati ili ograniči pravo građana na kupovinu ili raspodjelu robe čiji je promet ograničen (racionisana roba), ili ko građanima daje pogodnost u pogledu takve robe, ili ko suprotno propisanom redu na kupovinu ili raspodjelu robe čiji je promet ograničen stavlja u promet ili raspodjeljuje takvu robu (čl. 12. i 13);

2. ko uskrati i ograniči pravo građanima na robu ili predmete iz humanitarne pomoći, ili ko građanima daje pogodnost u pogledu takve robe, ili takvu robu prodaje ili drži u prodaji (član 24);

3. ko izvrši zabranjenu nivelaciju cijena ili obavi zabranjeni promet roba i usluga ili naruši utvrđeni robni režim uvoza i izvoza ili naruši ugled Republike u spoljno-trgovinskom poslovanju (čl. 11, 18, 23. i 29).

Kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina i novčanom kaznom kaznit će se ko učini krivično djelo iz stava 1. tač. 1, 2. i 3. ove uredbe, a vrijednost robe prelazi iznos od 50.000 dinara.

Roba i predmeti oduzet će se.

Član 38.

Odredbe ove uredbe koje se odnose na opštine primjenjuju se i na Grad Sarajevo.

Član 40.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

PR broj 1281/92

13. avgusta 1992. godine
Sarajevo

Predsjednik

Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s.r.



262

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike BiH, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UNUTRAŠNjim POSLOVIMA

Član 1.

U Zakonu o unutrašnjim poslovima ("Službeni list SRBiH", broj 18/90) član 1. mijenja se i glasi:

"Ovom uredbom uređuje se jedinstvena policija, uređuje i organizuje služba državne bezbjednosti, uređuju dužnosti i ovlaštenja određenih radnika u Ministarstvu unutrašnjih poslova - Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo), školovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje radnika."

Član 2.

Član 2. mijenja se i glasi:

"Funkcija državne uprave u oblasti unutrašnjih poslova, odnos Ministarstva prema skupštini društveno-političke zajednice i drugim državnim organima, prema preduzećima i drugim pravnim licima i građanima, prava, dužnosti i odgovornosti radnika Ministarstva, ostvaruju se u skladu sa ustavom i zakonom."

Član 3.

U članu 3. alineja 1. mijenja se i glasi:

"- poslovi i zadaci Policije (član 15),"

U alineji 3. u četvrtom redu riječ "građana" zamjenjuju se riječima: "stranaca i međunarodne organizacije".

Član 4.

U članu 5. st. 2. i 3. brišu se.

Član 5.

Član 7. briše se.

Član 6.

U članu 8. alineja 1. mijenja se i glasi:

"- sprečava nasilnu promjenu i ugrožavanje ustavnog uređenja i štiti prava, slobode i bezbjednost građana;"

Alineja 2. i 3. brišu se.

U dosadašnjoj alineji 4, koja postaje alineja 2. riječi: "nosilaca društvene samozaštite" zamjenjuju se riječima: "državnih organa, preduzeća i drugih pravnih lica", a riječ "društvene" briše se.

Alineja 5. briše se.

Dosadašnja alineja 6, koja postaje alineja 3. mijenja se i glasi:

"- obavještava mjesne zajednice, preduzeća i druga pravna lica, kao i državne organe i građane o saznanjima do kojih je

došlo u vršenju poslova iz svog djelokruga, naročito poslova i zadataka javne i državne bezbjednosti koji su od interesa za njihovu bezbjednost, kad to okolnosti vršenja poslova i zadataka dopuštaju;".

U dosadašnjoj alineji 7. koja postaje alineja 4. riječ "mili-cije" zamjenjuje se riječju "policije".

Član 7.

Član 9. mijenja se i glasi:

"Gradani, mjesne zajednice, preduzeća i druga pravna lica i državni organi službama bezbjednosti Ministarstva pružaju pomoć i aktivno učestvuju u otkrivanju i sprečavanju aktivnosti usmjerenih na nasilnu promjenu i ugrožavanje ustavnog uređenja i u sprečavanju i otkrivanju drugih krivičnih djela za koja se goni po službenoj dužnosti, pronalaženju i hvatanju učinilaca krivičnih djela, kao i u poslovima zaštite života i lične sigurnosti građana, zaštite materijalnih dobara i održavanju javnog reda i mira.

Gradani, preduzeća i druga pravna lica i radnici koji vrše poslove i zadatke u državnim organima, dužni su da postupe po naređenjima koja Ministarstvo i ovlašćena službena lica Ministarstva izdaju na osnovu zakonskog ovlašćenja u vezi sa zaštitom ustavnog uređenja od nasilnih promjena i ugrožavanja i u vršenju drugih zakonom određenih poslova i zadataka."

Član 8.

U članu 10. stav 1. mijenja se i glasi:

"Stanice javne bezbjednosti dužne su da pruže pomoć radi obezbjeđenja izvršenja poslova i zadataka koji spadaju u nadležnost drugih državnih organa ili preduzeća i drugih pravnih lica kad oni na osnovu zakona vrše javna ovlašćenja, ako se prilikom vršenja tih poslova i zadataka naide na fizički otpor ili se takav otpor može osnovano očekivati."

U stavu 3. riječi: "republičkog sekretara za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: republički sekretar)" zamjenjuju se riječima: "ministra za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: ministar)".

Član 9.

U članu 11. u stavu 1. riječ "saraduje" zamjenjuje se riječima: "dužna je saradivati", a riječi "pruža" zamjenjuje se riječju "pružati".

Član 10.

U članu 12. riječi: "organizacije udruženog rada i druge samoupravne organizacije i zajednice" zamjenjuju se riječima: "preduzeća i druga pravna lica".

Član 11.

U članu 13. stav 1. mijenja se i glasi:

"Radi ostvarivanja javnosti rada, Ministarstvo obavještava javnost o pitanjima iz svog djelokruga, koja su od značaja za građane, preduzeća i druga pravna lica, kao i o mjerama za njihovo rješavanje."

Član 12.

Naziv glave II mijenja se i glasi:
"II - POLICIJA"

Član 13.

U članu 114. riječi: "Služba javne bezbjednosti" zamjenjuju se riječju "Policija".

Član 14.

Član 15. mijenja se i glasi:

"Policija vrši upravne, stručne i druge poslove i zadatke koji se odnose naročito na: neposrednu zaštitu ustavnog uređenja, zaštitu života i lične sigurnosti građana, sprečavanje i otkrivanje krivičnih djela, pronalaženje i hvatanje učinilaca krivičnih djela, održavanje javnog reda i mira, zaštitu od terorističkog i drugog nasilnog djelovanja, odnosno oružane pobune, obezbjeđenje određenih ličnosti i objekata i stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava, kriminalističko-

tehnička vještačenja; bezbjednost saobraćaja na putevima i određene poslove i zadatke bezbjednosti u drugim oblastima saobraćaja; kontrolu prelazanja državne granice; boravak i kretanje stranaca, putne isprave za prelazak državne granice; nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije; protivpožarnu zaštitu; promet odnosno prevoz određenih opasnih materija; pružanje pomoći radi otklanjanje posljedica u slučaju opšte opasnosti prouzrokovane elementarnim nepogodama i epidemijama."

Član 15.

Član 16. mijenja se i glasi:

"Poslove i zadatke neposrednog održavanja javnog reda i mira, zaštite od terorističkog i drugog nasilnog djelovanja, odnosno oružane pobune, sprečavanja i otkrivanja krivičnih djela, kontrole i regulisanja saobraćaja na putevima, kontrole putničkog saobraćaja preko državne granice, poslove i zadatke obezbjeđenja u željezničkom saobraćaju, kao i druge poslove i zadatke iz prethodnog člana čija priroda i uslovi u kojima se vrše zahtijevaju da ih izvršavaju ovlašćena službena lica u uniformi, vrše pripadnici policije u uniformi (u daljem tekstu: policajac), a po potrebi pripadnici policije rezervnog sastava.

Policajci nose propisanu uniformu sa određenim oznakama i u skladu sa propisima o vršenju službe naoružani su.

Ministar ili radnik koga on za to ovlasti, mogu odrediti da policajci određene poslove i zadatke vrše u civilnom odijelu.

Kad interesi javnog poretka ili održavanje javnog reda i mira zahtijevaju, ministar ili radnik koga on za to ovlasti može narediti da i druga ovlašćena službena lica izvršavaju određene policijske poslove i zadatke u uniformi."

Član 16.

Član 17. mijenja se i glasi:

"Vlada Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada RBiH) utvrđuje ukupan broj policajaca u Republici, kao i ukupan broj rezervnog sastava policije u Republici i kriterije za njegovo popunjavanje."

Član 17.

U članu 19. riječi: "podrivanje ili rušenje ustavom utvrđenog poretka," zamjenjuju se riječima: "nasilnu promjenu i ugrožavanje ustavnog uređenja i".

Član 18.

U članu 21. riječi: "odgovarajućim savezanim organima uprave, organima za unutrašnje poslove u drugim republikama i pokrajinama i" brišu se, a riječ "zemlje" zamjenjuje se riječju "Republike".

Član 19.

U članu 22. riječ "zemlje" zamjenjuje se riječju "Republike" a riječi: "i savezni organ uprave" brišu se.

Član 20.

Član 23. mijenja se i glasi:

"U vršenju poslova i zadataka državne bezbjednosti Ministarstvo primjenjuje sredstva i metode u skladu sa zakonom i pravilima o radu Službe državne bezbjednosti koja donosi ministar uz saglasnost Predsjedništva RBiH."

Član 21.

Član 24. mijenja se i glasi:

"Predsjedništvo R BiH, u okviru svojih prava i dužnosti, u oblasti državne bezbjednosti zauzima stavove i daje smjernice Ministarstvu radi usmjeravanja njegove aktivnosti u ovoj oblasti.

Predsjedništvo R BiH vrši nadzor nad radom Službe državne bezbjednosti, a naročito u pogledu sprovođenja utvrđene politike i izvršavanja smjernica u oblasti zaštite ustavom utvrđenog uređenja."

Član 22.

U članu 25. u stavu 3. na kraju teksta tačka se briše i dodaju se riječi: "i uz prethodno pribavljeno mišljenje Predsjedništva RBiH."

Iza stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

"Predsjedništvo RBiH na osnovu izvještaja ministra razmatra i ocjenjuje izvršenje programa rada Službe državne bezbjednosti i o tome obavještava Vladu RBiH i Skupštinu Republike Bosne i Hercegovine."

Član 23.

Naziv glave: "IV - NADLEŽNOST I ORGANIZACIJA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA" zamjenjuje se novim nazivom: "IV - NADLEŽNOST I ORGANIZACIJA MINISTARSTVA".

Član 24.

U članu 27. riječi: "i nošenje oružja i drugih predmeta podobnih za nanošenje tjelesnih povreda" brišu se.

Član 25.

U članu 28. u alineji 2. riječ "Titov" briše se.

U alineji 5. riječ "Duvno" zamjenjuje se riječju "Tomislavgrad".

U alineji 6. riječ "Lištica" zamjenjuje se riječima: "Široki Brijeg".

U alineji 9. riječ "Pucarevo" zamjenjuje se riječima: "Novi Travnik".

Član 26.

U članu 29. u stavu 1. riječi: "Republičkog sekretarijata (u daljem tekstu: Sekretarijat) zamjenjuju se riječima: "Ministarstvo (u daljem tekstu: Ministarstvo u sjedištu)".

Član 27.

U članu 30. u stavu 1. u trećem i četvrtom redu riječi: "stanice milicije" zamjenjuju se riječima: "policijske stanice", riječi: "rezervne milicije" zamjenjuju se riječima: "rezervnog sastava policije", a riječ "milicije" na kraju teksta zamjenjuju se riječju "policije".

U stavu 2. riječi: "stanica milicije" zamjenjuje se riječima: "policijska stanica".

Član 28.

U članu 32. u stavu 2. riječi: "Sekretarijat je dužan" zamjenjuju se riječima: "Ministarstvo u sjedištu je dužno".

Član 29.

U članu 33. u uvodnoj rečenici riječ "Sekretarijat" zamjenjuje se riječima: "Ministarstvo u sjedištu".

U stavu 1. u alineji 3. iza riječi "obimu" stavlja se zarez i dodaju riječi: "kao i u slučaju terorističkog i drugog nasilnog djelovanja odnosno oružane pobune", a u alineji 5. i 6. riječ "milicije" zamjenjuje se riječju "policije".

Alineja 6. mijenja se i glasi:

"- vrši mobilizaciju i angažuje rezervni sastav policije u slučajevima vanrednog stanja, na osnovu naredjenja Predsjedništva RBiH;"

Alineja 7. mijenja se i glasi:

"- vrši nabavku naoružanja, opreme i materijalno-tehničkih sredstava za potrebe aktivnog i rezervnog sastava Ministarstva, koja se obezbjeđuju u Budžetu Republike za ove namjene;"

U alineji 8. riječ "milicije" zamjenjuje se riječju "policije".

Alineja 10. mijenja se i glasi:

"- vrši planiranje, organizovanje, održavanje i izgradnju jedinstvenog funkcionalnog sistema veza, obavlja poslove prenošenja i zaštite informacija i protiv elektronske zaštite sistema veza;"

Alineja 13. zamjenjuje se novim alinejama 13, 14. i 15. koje glase:

"- naučno-istraživačke poslove neophodne za obezbjeđenje djelatnosti Policije i Službe državne bezbjednosti;

- obezbjeđivanje izvršenja međunarodnih ugovora i međunarodnih obaveza u oblasti unutrašnjih poslova i poslove međunarodne pomoći i druge oblike međunarodne saradnje u oblasti unutrašnjih poslova;

- saraduje sa odgovarajućim stranim organima i organizacijama u poslovima koji proističu iz članstva u Međunarodnoj organizaciji kriminalističke policije i iz drugih međunarodnih obaveza Republike Bosne i Hercegovine preuzetih za oblast unutrašnjih poslova;

Dosadašnja alineja 14, koja postaje alineja 16. mijenja se i glasi:

"- raspisuje i objavljuje međunarodne, centralne i lokalne potrage i izdaje o tome odgovarajuća glasila i vodi registre."

Dosadašnje alineje 15. i 16. postaju alineje 17. i 18.

Iza dosadašnje alineje 17, koja postaje alineja 19. dodaje se nova alineja 20. koja glasi:

"- pruža materijalnu, tehničku, stručnu i drugu neophodnu pomoć visokoškolskoj ustanovi koja se naročito bavi obrazovanjem kadrova za potrebe unutrašnjih poslova."

Dosadašnja alineja 18. postaje alineja 21.

Član 30.

U članu 34. u stavu 1. riječi: "Republički sekretarijat" zamjenjuju se riječju "Ministarstvo", a na kraju teksta tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: "kao i stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava."

Član 31.

U članu 35. riječi: "i saobraćaju sa susjednim republikama," brišu se.

Član 32.

U članu 36. stav 1. mijenja se i glasi:

"Za obavljanje poslova i zadataka iz člana 33. stav 1. alineje 3. ovog zakona koje, s obzirom na njihovu prirodu treba da vrše policajci, u Ministarstvu u sjedištu obrazuju se odgovarajuće jedinice policije".

Član 33.

U članu 37. u stavu 1. riječi: "radnika milicije" zamjenjuju se riječju "policajaca", riječ "milicionare" zamjenjuju se riječju "policajce", a riječ "milicije" u šestom redu zamjenjuje se riječju "policije".

U st. 2. i 3. riječ "milicije" zamjenjuje se riječju "policije".

U stavu 4. riječ "milicionare" zamjenjuje se riječju "policajce", a riječ "milicije" zamjenjuje se riječju "policije".

Član 34.

Član 38. mijenja se i glasi:

"Kad u zaštiti ustavnog uređenja nastupi vanredno stanje koje onemogućuje ili bitno otežava njegovo ostvarivanje, Vlada RBiH može donijeti odluku da ministar rješenjem ograniči ili zabrani kretanje i okupljanje licima na određenom javnom mjestu. Te mjere mogu trajati dok postoje okolnosti zbog kojih su preduzete."

Član 35.

Član 40. mijenja se i glasi:

"Ministarstvo je dužno da Predsjedništvo RBiH i Vladu RBiH i druge organe društveno-političkih zajednica, koje određi Predsjedništvo RBiH, redovno i blagovremeno informiše o bezbjednosnim saznanjima do kojih njegove službe dolaze u vršenju poslova i zadataka iz svoje nadležnosti."

Član 36.

U članu 41. u stavu 4. na kraju teksta tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: "a može im se izdati i posebna oznaka (značka)."

U stavu 8. riječi: "štititi ustavom utvrđeni poredak", zamjenjuje se riječima: "sprečavati nasilnu promjenu i ugrožavanje ustavnog uređenja, štititi".

Član 37.

U članu 42. u stavu 1. riječi: "zaštite ustavom utvrđenog poretka" zamjenjuju se riječima: "sprečavanja nasilne promjene i ugrožavanja ustavnog uređenja".

Član 38.

U članu 46. riječi: "zaštite ustavom utvrđenog poretka" zamjenjuju se riječima: "sprečavanja nasilne promjene i ugrožavanja ustavnog uređenja", a riječi: "organizacijama udruženog rada i drugim samoupravnim organizacijama i zajednicama" zamjenjuju se riječima: "preduzećima i drugim pravnim licima".

Član 39.

U članu 48. riječi: "to zahtijeva interes zaštite ustavom utvrđenog poretka ili" zamjenjuju se riječima: "je to potrebno radi sprečavanja nasilne promjene ili ugrožavanja ustavnog uređenja ili kad to zahtijeva".

Član 40.

U članu 49. u stavu 1. zarez i riječi: "ako se uspostavljanje javnog reda i mira ili otklanjanje ugrožavanja, ne može postići na drugi način" brišu se.

U tački 4. zarez i riječi: "a postoje osnovi sumnje da je izvršilo teži prekršaj protiv javnog reda i mira ili krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti" brišu se.

Stav 9. briše se.

Dosadašnji st. 10. i 11. postaju st. 9. i 10.

Član 41.

U članu 51. u stavu 2. riječi "Socijalističke" briše se.

Član 42.

U članu 52. u stavu 1. riječi: "ako to ne mogu na drugi način izvršiti", brišu se.

Član 43.

U članu 53. riječi: "Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija" zamjenjuju se riječima: "Republika Bosna i Hercegovina".

Član 44.

U članu 55. u stavu 1. riječi: "Republički sekretarijat" zamjenjuju se riječima: "te zaštite od terorističkog i drugog nasilnog djelovanja i oružane pobune, Ministarstvo", a na kraju teksta tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: "te spriječi terorističko i drugo nasilno djelovanje i oružana pobuna".

Član 45.

Član 56. mijenja se i glasi:

"Ministarstvo, odnosno ovlaštena službena lica imaju pravo upotrijebiti odgovarajuća sredstva prinude i to: vođeni top, službene pse, službenu konjicu, sredstva za nasilno zaustavljanje i zaprečavanje vozila i lica, hemijska sredstva, sredstva za vezivanje, fizičku snagu i palice kad je to potrebno radi odbijanja napada na sebe ili drugo lice ili ličnost ili objekat koji obezbjeđuju, radi savladivanja otpora jednog ili više lica koja remete javni red i mir ili ugrožavaju bezbjednost saobraćaja ili lica koja treba dovesti, zadržati ili lišiti slobode, radi uspostavljanja narušenog javnog reda i mira, kao i radi sprečavanja bjekstva lica koje se sprovodi ili koje treba dovesti, zadržati ili lišiti slobode ako postoji sumnja da će pokušati bjekstvo.

Osim u slučajevima iz stava 1. ovog člana, ovlašteno službeno lice ima pravo upotrijebiti sredstva za vezivanje i u drugim slučajevima kada treba lice dovesti, sprovesti, zadržati ili lišiti slobode."

Član 46.

U članu 57. u stavu 1. u uvodnoj rečenici riječi: "samo ako drukčije ne mogu" brišu se.

U tački 2. iz riječi "da" dodaju se riječi: "zaštite svoj život, odnosno da".

U tački 4. riječi: "socijalističkog samoupravnog" zamjenjuju se riječima: "državnog i", a riječi "Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije" zamjenjuju se riječima: "Republike Bosne i Hercegovine".

U stavu 2. riječi: "socijalističkog samoupravnog" zamjenjuju se riječima: "državnog i", a riječi: "Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije" zamjenjuju se riječima: "Republike Bosne i Hercegovine".

Član 47.

U članu 58. stav 1. mijenja se i glasi:

"Ovlaštena službena lica upotrebljavaju vatreno oružje u slučajevima iz prethodnog člana ako drukčije nisu mogla izvršiti posao odnosno zadatak.

Stav 2. briše se.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 2.

Član 48.

U članu 59. u stavu 1. iz riječi: "javne bezbjednosti" dodaju se riječi: "ili centra službi bezbjednosti".

U st. 3. i 4. riječi: "republički sekretar" zamjenjuju se riječju "ministar".

Član 49.

U članu 61. riječ "Socijalističke" briše se.

Član 50.

Član 63. mijenja se i glasi:

"Kad se pripadnici rezervnog sastava ministarstva angažuju na vršenju poslova i zadataka javne i državne bezbjednosti, dok vrše te poslove smatraju se ovlaštenim službenim licima i za to vrijeme imaju prava iz zdravstvenog i invalidskog osiguranja kao ovlaštena službena lica."

Član 51.

Glava VI - POSEBNE ODREDBE O MEDUSOBNIM ODNOSIMA I SARADNJI ORGANA ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE i čl. 64. do 68. brišu se.

Član 52.

U članu 70. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"U Centru se obavljaju i poslovi organizacije i vođenja Škole stranih jezika."

Član 53.

U članu 71. riječ: "Socijalističke" briše se.

Član 54.

U članu 72. stav 2. mijenja se i glasi:

"Ministarstvo i drugi zainteresovani državni organi, preduzeća i druga pravna lica mogu se sporazumijeti da se u Centru vrši stručno osposobljavanje i usavršavanje kadrova za vršenje poslova u vezi sa sprovođenjem samozaštite u tim organima i preduzećima."

Član 55.

U članu 73. riječi: "Škola za unutrašnje poslove" zamjenjuju se riječima: "Srednja policijska škola".

Član 56.

U članu 75. riječi: "Republički komitet za obrazovanje, nauku, kulturu i fizičku kulturu" zamjenjuju se riječima: "Ministarstvo obrazovanja".

Član 57.

U članu 80. u stavu 2. riječi: "Izvršno vijeće" zamjenjuju se riječju "Ministarstvo".

Član 58.

U članu 86. u stavu 1. riječi: "Republički komitet" zamjenjuju se riječju "Ministarstvo".

Član 59.

U članu 87. stav 1. mijenja se i glasi:

"Ministarstvo može organizovati i kurs za policajce u trajanju od tri do šest mjeseci".

U stavu 2. riječ "milicionare" zamjenjuje se riječju "policajce".

Član 60.

U članu 88. stav 1. mijenja se i glasi:

"Ukupan broj polaznika, dužinu trajanja i nastavni plan i program kursa za policajce iz prethodnog člana utvrđuje Ministarstvo u zavisnosti od potreba Policije".

U st. 2. i 4. riječ "milicionare" zamjenjuje se riječju "policajce".

Član 61.

U članu 89. u stavu 1. riječ "milicionare" zamjenjuje se riječju "policajce", a riječi: "Republičkog sekretarijata" zamjenjuju se riječju "Ministarstva".

Član 62.

U čl. 90. i 91. riječ "milicionare" zamjenjuje se riječju "policajce".

Član 63.

Iza člana 92. dodaje se novi član 92a, koji glasi:

"Član 92a.

Na poslove i zadatke za koje se to posebno odredi Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Službe državne bezbjednosti Ministarstva, ministar postavlja i razrješava radnike uz saglasnost komisije Vlade RBiH nadležne za kadrovska pitanja."

Član 64.

U članu 93. riječ "milicionare" zamjenjuje se riječju "policajce".

Član 65.

U članu 95. stav 1. mijenja se i glasi:

"Učenika koji završi Školu i polaznika kursa za policajce prima Ministarstvo u radni odnos kao pripravnika".

U st. 3. i 4. riječ "milicionare" zamjenjuje se riječju "policajce".

Član 66.

U članu 96. u stavu 1. na kraju teksta tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: "a najduže godinu dana."

Član 67.

Član 100. briše se.

Član 68.

Član 102. mijenja se i glasi:

"Ovlašćena službena lica ne mogu biti poslanici odnosno odbornici u skupštini društveno-političke zajednice.

Ovlašćena službena lica i drugi radnici Ministarstva koje odredi Vlada RBiH ne mogu vršiti funkciju u političkoj organizaciji.

Ovlašćena službena lica i drugi radnici Ministarstva u vršenju poslova i zadataka ne mogu se rukovoditi, niti izražavati i zastupati svoja politička ubjedenja."

Član 69.

Član 103. briše se.

Član 70.

U članu 104. u stavu 2. tačka 2. mijenja se i glasi:

"2. izvještaji, dokumenti i podaci drugih državnih organa, preduzeća i drugih pravnih lica, koji su zakonom, propisima donesenim na osnovu zakona ili od strane tih organa, preduzeća ili drugih pravnih lica označeni kao službena ili poslovna tajna;"

Član 71.

Član 105. briše se.

Član 72.

U članu 106. u stavu 1. riječi: "organa za unutrašnje poslove" brišu se.

Član 73.

Članovi 107. do 112. brišu se.

Član 74.

U članu 113. stav 2. briše se.

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 2. i 3.

Član 75.

U članu 120. tačka 12. briše se.

Član 76.

Iza člana 123. dodaje se novi član 123a, koji glasi:

"Član 123a.

Na radnike iz člana 92a. ovog zakona shodno se primjenjuju posebne odredbe o disciplinskoj odgovornosti radnika sa posebnim ovlašćenjima propisane Zakonom o državnoj upravi."

Član 77.

U članu 124. u stavu 3. iza riječi "oružje" riječ "i" zamjenjuje se zarezom, a iza riječi "legitimacija" dodaju se riječi: "i značka".

Član 78.

Iza člana 124. dodaje se novi odjeljak 3, koji glasi: "Pravo na štrajk" i novi čl. 124a, 124b, 124c, 124d. i 124e, koje glase:

"Član 124a.

Radnici Ministarstva ostvaruju pravo na štrajk pod uslovima i na način utvrđen Zakonom o štrajku ("Službeni list SFRJ", broj 23/91), ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Član 124b.

Radnici Ministarstva ostvaruju pravo na štrajk pod uslovom da se štrajkom bitno ne ugrožava ostvarivanje funkcija Ministarstva, koje se odnose na vršenje operativnih poslova i zadataka javne i državne bezbjednosti, a koji se zbog potrebe hitnog postupanja ne mogu odlagati, kao i poslova i zadataka čije je obavljanje u neposrednoj vezi sa vršenjem tih operativnih poslova.

Za vrijeme štrajka mora se obezbijediti vršenje i unutrašnjih poslova iz člana 3. alineja 3. ovog zakona kad je to potrebno radi zaštite javnog interesa ili radi ostvarivanja prava i izvršavanja obaveza građana i pravnih lica u upravnom postupku kod Ministarstva usljed čijeg neblagovremenog obavljanja mogu nastati štetne posljedice.

Način obezbjeđenja vršenja poslova i zadataka iz prethodnih stavova za vrijeme štrajka određuje ministar na prijedlog štrajkačkog odbora.

Član 124c.

Štrajkački odbor je dužan da štrajk najavi ministru najkasnije sedam dana prije početka štrajka i da dostavi odluku o stupanju u štrajk.

U sporazumnom rješavanju nastalog spora učestvuju štrajkački odbor, predstavnici sindikata - ako sindikat ne obavlja funkciju štrajkačkog odbora, ministar i predstavnik vlade RBiH.

Član 124d.

Radnici su dužni prekinuti štrajk ako Vlada RBiH ocijeni da bi povredom odredaba člana 124b. ovog zakona mogla da nastupi neposredna opasnost ili izuzetno teške posljedice za život i zdravlje ljudi ili njihovu bezbjednost i bezbjednost imovine ili druge štetne neotklonjive posljedice.

Prekid štrajka u slučaju iz prethodnog stava naređuje ministar.

Član 124e.

Organizovanje štrajka, odnosno učesće u štrajku suprotno odredbama ovog zakona predstavlja povredu radne obaveze i osnov za pokretanje postupka za utvrđivanje disciplinske odgovornosti radnika."

Član 79.

Član 125. mijenja se i glasi:

"Ovlašćuje se Vlada RBiH da donese propise o:

- naoružanju i opremi policije,
- uniformi i posebnim oznakama u policiji,
- činovima, uslovima za sticanje činova i oznakama činova u policiji."

Član 80.

Član 126. mijenja se i glasi:

"Ovlašćuje se ministar da donese propise:

- o načinu vršenja poslova i zadataka policije,
- o radu Službe državne bezbjednosti,
- o upotrebi sredstava prinude i vatrenog oružja,
- o obrascima službenih legitimacija i posebnoj oznaci ovlašćenih službenih lica u Ministarstvu,
- programu i načinu polaganja stručnog ispita i o troškovima u vezi sa polaganjem stručnog ispita u Ministarstvu,
- o vremenu trajanja uniforme i sastavnih i dopunskih dijelova uniforme policije,
- o materijalnom poslovanju sa predmetima naoružanja i opreme u Ministarstvu."

Član 81.

U odredbama Zakona o unutrašnjim poslovima riječi: "Republički sekretarijat za" u različitim padežima zamjenjuju se riječju "Ministarstvo" u odgovarajućem padežu, riječi: "republički sekretar za" u različitim padežima zamjenjuju se riječju "minister" u odgovarajućem padežu, riječi: "Izvršno vijeće" u različitim padežima zamjenjuju se riječima: "Vlada RBiH" u odgovarajućem padežu, riječ "Sekretarijat" u različitim padežima zamjenjuje se riječima: "Ministarstvo u sjedištu" u odgovarajućem padežu, a riječi: "SRBiH" zamjenjuju se riječima: "RBiH" u odgovarajućem padežu.

Član 82.

Odredbe ove uredbe koje se odnose na pitanja zasnivanja i prestanka radnog odnosa, odmora i odsustva, kao i pravo na štrajk za vrijeme ratnog stanja i vanrednog stanja ne primjenjuju se.

Član 83.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

PR broj 1282/92.

13. avgusta 1992. godine
Sarajevo

Predsjednik

Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s.r.

263

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 13. avgusta 1992. godine, donijelo je

UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM O DOPUNAMA UREDBE SA ZAKONSKOM SNAGOM O OBRAZOVANJU I RADU OKRUGA

Član 1.

O Uredbi sa zakonskom snagom o obrazovanju i radu okruga iza člana 60. dodaje se novi član 61. koji glasi:

"U opštinama u kojima nije izvršen izbor predsjedništva opštine u smislu člana 273. Ustava Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine može imenovati predsjedništvo opštine koje će vršiti funkciju dok se ne steknu uslovi za izbor predsjedništva od strane legalnih organa opštine".

Član 2.

Dosadašnji član 61. postaje član 62.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

PR broj 1283/92
13. avgusta 1992. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s.r.

264

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na sjednici od 13. avgusta 1992. godine, donijelo je

ODLUKU

O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA RASPISIVANJE POZIVNOG KONKURSA ZA IZBOR HIMNE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE

I

Obrazuje se Komisija za raspisivanje pozivnog konkursa za izbor himne Republike Bosne i Hercegovine.

II

U Komisiju se imenuju:

1. STJEPAN KLJUIĆ, za predsjednika,
2. MIRO LAZOVIĆ, za člana,
3. MUHAREM CERO, za člana.

III

Zadatak Komisije je da raspiše pozivni konkurs za izbor melodije i teksta himne Republike Bosne i Hercegovine i imenuje žiri koji će na osnovu primljenih predloga izvršiti izbor melodije i teksta himne Republike Bosne i Hercegovine i o tome obavijestiti Komisiju.

IV

O svom radu i o radu žirija Komisija će sačiniti izvještaj Predsjedništvu Republike Bosne i Hercegovine radi donošenja odluke o melodiji i tekstu himne Republike Bosne i Hercegovine.

V

Ova odluka stupa na snagu odmah i objaviće se u "Službenom listu RBiH".

PR broj 02-111-632/92
13. avgusta 1992. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s.r.

265

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na sjednici od 13. avgusta 1992. godine donijelo je

ODLUKU**O RAZRJEŠENJU MINISTRA NARODNE ODBRANE****I**

Razrješava se dužnosti ministra narodne odbrane Republike Bosne i Hercegovine JERKO DOKO, radi odlaska na drugu dužnost.

II

Ovu odluku objaviti u "Službenom listu RBiH".

PR broj 02-111-611/92
13. avgusta 1992. godine
Sarajevo

Za Predsjednika
Predsjedništva RBiH,
Stjepan Kljuić, s.r.

266

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine na sjednici od 13. avgusta 1992. godine donijelo je

ODLUKU**O POSTAVLJENJU GENERALNOG KONZULA REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE U ŠTUTGARTU****I**

Postavlja se JERKO DOKO, dosadašnji ministar u Vladi Bosne i Hercegovine, za generalnog konzula Republike Bosne i Hercegovine u Štutgartu.

II

Ovu odluku objaviti u "Službenom listu RBiH".

PR broj 1279/92
13. avgusta 1992. godine
Sarajevo

Za Predsjednika
Predsjedništva RBiH,
Stjepan Kljuić, s.r.

267

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine na sjednici od 13. avgusta 1992. godine donijelo je

ODLUKU**O POSTAVLJENJU KONZULA U GENERALNOM KONZULATU REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE U ŠTUTGARTU****I**

Postavlja se NEDŽAD MIRICA za konzula u Generalnom konzulatu Republike Bosne i Hercegovine u Štutgartu.

II

Ovu odluku objaviti u "Službenom listu RBiH".

PR broj 1280/92
13. avgusta 1992. godine
Sarajevo

Za Predsjednika
Predsjedništva RBiH,
Stjepan Kljuić, s.r.

268

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na sjednici od 13. avgusta 1992. godine, donijelo je

ODLUKU**O RAZRJEŠENJU I IZBORU PREDSEDNIKA I SUDIJA REDOVNIH SUDOVA****I**

Razrješava se dužnosti predsjednika Višeg suda u Sarajevu VJENCISLAV ILIĆ, radi odlaska na drugu dužnost.

II

Razrješava se dužnosti sudije Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine HERCEGLIJA MUAMER, radi odlaska na drugu dužnost.

III

Razrješavaju se dužnosti sudija Višeg suda u Sarajevu:

- MIKIĆ IVAN, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao,
- STRUGAR BORIVOJE, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao,
- SPASOVAC NEDELJKO, radi sticanja uslova za penziju sa danom 6. julom 1992. godine,
- VULETIĆ NIKOLA, radi sticanja uslova za starosnu penziju sa danom 10. aprilom 1992. godine,
- DRAŠKOVIĆ NEDO, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao,
- NIKOLIĆ PREDRAG, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao,
- ZUBAC MOMIR, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao.

IV

Razrješavaju se dužnosti sudija Višeg suda u Bihaću:

- SELAK VESNA, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao,
- ZORIĆ ČEBO, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao,
- RELJIĆ MILICA, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao.

V

Razrješavaju se dužnosti sudija Osnovnog suda I u Sarajevu:

- SRBIĆ MIRA, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao,
- DRAGIĆ GORDANA, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao,
- JAKOVLJEVIĆ IRINA, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao,
- VELIČKOVIĆ SVJETLANA, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao,
- GOROBINSKI GORAN, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao,
- RAJIĆ MILENA, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao,
- GOJKOVIĆ STAKA, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao,
- DUJAKOVIĆ ZORAN, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao,
- LJILJAK LJUBOMIR, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao,
- RADULOVIĆ STANA, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao,
- JURIĆ ZORA, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao,
- RADULOVIĆ JADRANKA, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao,
- FERENC TANJA, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao,

- ARNAUTOVIĆ SANJA, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao.

VI

Razrješavaju se dužnosti sudija Osnovnog suda II u Sarajevu:

- SAMARDŽIĆ JADRANKA, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao,
- BJELICA MILENKO, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao,
- RADAN NENAD, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao,
- KOVAČEVIĆ RADOMIR, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao,
- ČUPIĆ SVJETLANA, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao,
- DELIĆ BRANKA, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao,
- MUZUROVIĆ JASMINKA, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao,
- MAGLAJLIĆ SANJA, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao,
- PERENDIJA MILJANA, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao,
- ŽIVOJEVIĆ JADRANKA, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao,
- ŠIKIĆ SANJA, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao.

VII

Razrješava se dužnosti predsjednika Osnovnog suda u Zenici ARNAUTOVIĆ RADISAV, zbog samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao.

VIII

Razrješavaju se dužnosti sudija Osnovnog suda u Zenici:

- STEVANOVIĆ MILAN, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao,
- KRKELJAŠ MILORAD, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao,
- LUKIĆ VOJISLAV, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao.

IX

Razrješavaju se dužnosti sudija Osnovnog suda u Visokom:

- MARIĆ VINKA, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao,
- ŽIVKOVIĆ NENAD, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao.

X

Razrješavaju se dužnosti sudija Osnovnog suda u Travniku:

- GUDALO BRANKO, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao,
- RADIŠA MIRKO, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao.

XI

Razrješava se dužnosti predsjednika Osnovnog suda u Maglaju:

- SAVIĆ SLOBODAN, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao.

XII

Razrješavaju se dužnosti sudija Osnovnog suda u Maglaju:

- HAMIDOVIĆ NERMINKA, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao,
- SOFIĆ VESNA, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao,
- IMAMOVIĆ NERMINA, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao.

XIII

Razrješavaju se dužnosti sudija Osnovnog suda u Zavidovičima:

- BOŽIĆ PERO, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao,
- ANTONOVIĆ ZVJEZDANA, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao,
- MAKSIMOVIĆ MIROSLAV, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao,
- BLAGOJEVIĆ JASMINKA, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao.

XIV

Razrješava se dužnosti sudije Osnovnog suda u Živinica:

- KITIĆ LJUBOMIR, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao.

XV

Razrješavaju se dužnosti sudija Osnovnog suda u Tuzli:

- BOGDANOVIĆ LIDIJA, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao,
- KOVAČ SADETA, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao,
- KOVAL AZRA, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao,
- TABAKOVIĆ NEDELJKO, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao,
- VUJAČIĆ ZORAN, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao,
- STANOJKOVIĆ BRANKICA, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao,
- MAZALOVIĆ BEBA, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao.

XVI

Danom razrješenja radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao, razriješenim sudijama prestaje radni odnos.

XVII

Za sudije Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine, biraju se:

- HADŽIMURATOVIĆ HAJRUDIN, dosadašnji zamjenik ministra za pravosuđe i upravu i
- VJENCISLAV ILIĆ, dosadašnji predsjednik Višeg suda u Sarajevu.

XVIII

Za predsjednika Višeg suda u Sarajevu, bira se:

- HERCEGLIJA MUAMER, dosadašnji sudija Vrhovnog suda BiH.

XIX

Za sudije Višeg suda u Sarajevu, biraju se:

- BAŽDAREVIĆ IZET, dosadašnji sudija Suda udruženog rada BiH,
- JAGANJAC AMIR, dosadašnji sudija Osnovnog suda II u Sarajevu.

XX

Za sudije Višeg suda u Zenici, biraju se:

- AJANOVIĆ DIJANA, dosadašnji predsjednik Osnovnog suda udruženog rada u Zenici,
- SMAJLAGIĆ ADIL, dosadašnji sudija Osnovnog suda udruženog rada u Zenici,
- SPAHIĆ FAIK, dosadašnji sudija Osnovnog suda udruženog rada u Zenici,
- STANIŠIĆ ŠANGO NADA, dosadašnji sudija Osnovnog suda udruženog rada u Zenici,
- BACKOVIĆ RAJKO, dosadašnji sudija Suda udruženog rada BiH,

- HASAGIĆ MENSUR, dosadašnji sudija Osnovnog suda u Zenici.

XXI

Za sudije Višeg suda u Doboju, biraju se:

- OMERAGIĆ RAMIZ, dosadašnji predsjednik Osnovnog suda udruženog rada Doboj,
- BOJIĆ HARIS, dosadašnji pravni referent u Domu zdravlja Bosanski Brod.

XXII

Za sudiju Višeg suda u Bihaću, bira se PJANIĆ HASAN, dosadašnji sudija Osnovnog suda udruženog rada u Bihaću.

XXIII

Za sudije Osnovnog suda u Zenici, biraju se:

- GIČEVIĆ ARMINA, dosadašnji sudija Osnovnog suda udruženog rada u Zenici,
- HODŽIĆ SANJA, dosadašnji sudija Osnovnog suda udruženog rada u Zenici,
- MARJANOVIĆ ZLATA, dosadašnji zamjenik Meduopštinskog društvenog pravobranioca samoupravljanja Zenica,
- ŠLJUKA HAMDIIJA, dosadašnji sudija Osnovnog suda udruženog rada u Zenici.

XXIV

Za predsjednika Osnovnog suda u Bosanskoj Krupi, bira se TERZIĆ ISMET, dosadašnji zamjenik direktora Zavoda za statistiku u Bosanskoj Krupi.

XXV

Za sudiju Osnovnog suda u Bosanskoj Krupi, bira se KOMIĆ SEAD, dosadašnji predsjednik Osnovnog suda u Bosanskoj Krupi.

XXVI

Za sudije Osnovnog suda u Maglaju, biraju se:

- KARAMEHIĆ AMIRA, dosadašnja stručna saradnica u Osnovnom sudu Maglaj,
- JUKIĆ MARIJAN, dosadašnji direktor Opštinske uprave za društvene prihode u Maglaju.

XXVII

Za sudije Osnovnog suda u Lukavcu, biraju se:

- HALILOVIĆ ENES, dosadašnji sudija Osnovnog suda u Lukavcu,
- OMEROVIĆ MIRSAD, dosadašnji stručni saradnik u Osnovnom sudu Lukavac,
- HASANHODŽIĆ ZIJAD, iz Lukavca.

XXVIII

Ovu odluku objaviti u "Službenom listu RBiH".

PR broj 02-111-617/92
13. avgusta 1992. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s.r.

269

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na sjednici od 13. avgusta 1992. godine, donijelo je:

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU JAVNIH TUŽILACA I ZAMJENIKA JAVNIH TUŽILACA

I

Razrješava se dužnosti Višeg javnog tužioca Tuzla ALEKSIĆ RADOMIR, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao.

II

Razrješava se dužnosti Osnovnog javnog tužioca Gračanica STJEPANOVIĆ GOJKO, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao.

III

Razrješava se dužnosti Osnovnog javnog tužioca Vlasenica TODOROVIĆ TODOR, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao.

IV

Razrješava se dužnosti Osnovnog javnog tužioca Maglaj DUKIĆ GORAN, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao.

V

Razrješava se dužnosti Osnovnog javnog tužioca Bosanska Krupa MESIĆ SLADANA, na lični zahtjev sa 31. majom 1992. godine.

VI

Razrješava se dužnosti Osnovnog javnog tužioca Velika Kladuša GAK BORIVOJE, sa danom 1. marta 1992. godine, radi isteka mandata, sa kojim danom je napustio rad u Osnovnom javnom tužilaštvu Velika Kladuša.

VII

Razrješavaju se dužnosti zamjenika Višeg javnog tužioca Tuzla:

- PERIĆ MILOŠ, radi samovoljnog napuštanja dužnosti nedolaska na posao,
- VIŠNJIĆ DRAGO, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao,
- KAURINOVIĆ DAMJAN, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao,
- AREŽINA DRAGA, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao.

VIII

Razrješava se dužnosti zamjenika Osnovnog javnog tužioca Gračanica BEGANOVIĆ LEJLA, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao.

IX

Razrješava se dužnosti zamjenika Osnovnog javnog tužioca Živinice POPOVIĆ LJILJANA, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao.

X

Razrješavaju se dužnosti zamjenika Osnovnog javnog tužioca Tuzla:

- DUKNIĆ ŽIKA, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao,
- ILIĆ BRANKO, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao,
- MAINOVIĆ NADA, na lični zahtjev sa danom 7. maja 1992. godine.

XI

Razrješava se dužnosti zamjenika Osnovnog javnog tužioca Visoko SMAJILBEGOVIĆ IGMANKA, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao.

XII

Razrješava se dužnosti zamjenika Osnovnog javnog tužioca Zavidovići MARIĆ MILORAD, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao.

XIII

Razrješava se dužnosti zamjenika Osnovnog javnog tužioca Maglaj LUKES DINKA, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao.

XIV

Danom razrješenja radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao razriješenim tužiocima i zamjenicima javnih tužilaca, prestaje radni odnos.

XV

Za Višeg javnog tužioca Bihać, imenuje se CERIĆ MU-STAFA, dosadašnji advokat iz Bihaća.

XVI

Za Osnovnog javnog tužioca Bosanska Krupa, imenuje se DŽAFIĆ ASIM, dosadašnji sudija Osnovnog suda u Bosanskoj Krupi.

XVII

Za Osnovnog javnog tužioca Velika Kladuša, imenuje se HADŽANOVIĆ VESNA, dosadašnji sudija Osnovnog suda u Velikoj Kladuši.

XVIII

Za Osnovnog javnog tužioca Gračanica, imenuje se HARAIĆ EDIN, dosadašnji advokat iz Gračanice.

XIX

Za Osnovnog javnog tužioca u Maglaju, imenuje se VIDOVIĆ ILIJA, dosadašnji sudija Osnovnog suda u Maglaju.

XX

Za zamjenike Višeg javnog tužioca Tuzla, imenuju se:

- KOVAČ MUHAMED iz Tuzle i
- IVELJIĆ IVO iz Tuzle.

XXI

Za zamjenika Osnovnog javnog tužioca Bihać, imenuje se VELADŽIĆ HASAN, dosadašnji sudija Osnovnog suda udruženog rada u Bihaću.

XXII

Za zamjenika Osnovnog javnog tužioca u Bosanskoj Krupi, imenuje se DŽAJIĆ ZAIM, dosadašnji stručni saradnik u Osnovnom javnom tužilaštvu Bosanska Krupa.

XXIII

Ovu odluku objaviti u "Službenom listu RBiH".

Broj 02-111-618/92
13. avgust 1992. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s.r.

270

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo RBiH na sjednici od 13. 8. 1992. godine, donijelo je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU SUDIJA REPUBLIČKOG SUDA ZA PREKRŠAJE

I

Razrješavaju se dužnosti sudija Republičkog suda za prekršaje:

- MAGLAJLIĆ NENAD, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao,
- KAPOR-DOZET MIRJANA, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao,
- TANOVIĆ ZLATA, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao,
- TOMAZOVIĆ-STUPAR SLAVICA, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao,
- FAZLAGIĆ ZEHRA, radi sticanja uslova za penziju.

II

Danom razrješenja od dužnosti razriješenim sudijama Republičkog suda za prekršaje, prestaje radni odnos.

III

Ovu odluku objaviti u "Službenom listu RBiH".

PR broj 02-111-616/92
13. avgusta 1992. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s.r.

271

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine na sjednici od 13. avgusta 1992. godine, donijelo je

ODLUKU

O POSTAVLJENJU SAVJETNIKA U PREDSEDNIŠTVU REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE

I

Za savjetnika u Predsjedništvu Republike Bosne i Hercegovine postavlja se FIKRET MUSLIMOVIĆ i raspoređuje na poslove i zadatke savjetnika za narodnu odbranu.

II

Ovu odluku objaviti u "Službenom listu RBiH".

PR broj 02-011-615/92
13. avgusta 1992. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s.r.

272

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine i člana 1. Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o obrazovanju i radu okruga, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 13. avgusta 1992. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZBORU ČLANOVA RATNOG PREDSEDNIŠTVA SKUPŠTINE OPŠTINE GACKO

I

Za članove ratnog predsjedništva Skupštine opštine Gacko biraju se:

1. GREBOVIĆ AHMO, iz Gacka
2. ŠAKOVIĆ ŠUĆRIJA, iz Gacka
3. GRELJO BAJRO, iz Gacka
4. BAŠIĆ DERVIŠ, iz Gacka
5. DIZDAREVIĆ EDHEM, iz Gacka

Ova odluka stupa na snagu odmah.

PR broj 02-011-620/92
13. avgusta 1992. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s.r.

273

Na osnovu člana 8. Uredbe sa zakonskom snagom o primjeni Zakona o finansiranju opštih društvenih potreba ("Službeni list RBiH", broj 11/92), Vlada Republike Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKU

**O KRITERIJIMA ZA DODJELU DOPUNSKIH
SREDSTAVA OPŠTINAMA ZA FINANSIRANJE
OPŠTIH DRUŠTVENIH POTREBA KOJE ONE ZA
VRIJEME RATNOG STANJA ILI U SLUČAJU
NEPOSREDNE RATNE OPASNOSTI NE MOGU
PODMIRIVATI IZ SOPSTVENIH PRIHODA**

I

Opštini koja za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ratne opasnosti ne može finansirati opšte društvene potrebe, Republika Bosna i Hercegovina obezbjeđuje dopunska sredstva

Dopunska sredstva koja se obezbjeđuju u ukupnom iznosu od 447.760.000 BH dinara, dodjeljuju se sljedećim opštinama i gradu Sarajevu:

- u 000 dinara -

1. Banovići	3.040
2. Banja Luka	11.780
3. Bihać	5.320
4. Bijeljina	7.220
5. Bileća	1.520
6. Bosanski Brod	3.800
7. Bosanska Dubica	3.800
8. Bosanska Gradiška	5.700
9. Bosanska Krupa	6.000
10. Bosanski Novi	3.800
11. Bosansko Grahovo	1.000
12. Bosanski Petrovac	1.900
13. Bosanski Šamac	3.800
14. Bratunac	4.000
15. Brčko	8.000
16. Breza	2.000
17. Bugojno	4.000
18. Busovača	3.000
19. Čazin	6.000
20. Čajniče	1.140
21. Čapljina	5.000
22. Čelinac	1.900
23. Čitluk	1.520
24. Derventa	7.000
25. Doboj	10.000
26. Donji Vakuf	3.000
27. Foča	4.180
38. Fojnica	1.900
29. Gacko	1.520
30. Glamoč	1.900
31. Goražde	7.000
32. Gornji Vakuf	3.040
33. Gračanica	6.000
34. Gradačac	6.000
35. Grude	3.000
36. Hadžići	4.000
37. Han Pijesak	1.140
38. Ilijaš	3.040
39. Jablanica	3.000
40. Jajce	5.000
41. Kakanj	3.420
42. Kalesija	5.000
43. Kalinovik	1.140
44. Kiseljak	2.280
45. Kladanj	3.000
46. Ključ	4.180
47. Konjic	4.000
48. Kotor Varoš	3.800
49. Kreševo	1.140
50. Kupres	2.000
51. Laktaši	3.040
52. Lištica	3.000
53. Livno	4.000
54. Lopare	3.420

55. Lukavac	5.000
56. Ljubinje	1.140
57. Ljubuški	3.040
58. Maglaj	4.560
59. Modrića	4.180
60. Mostar	12.000
61. Mrkonjić Grad	3.420
62. Neum	2.000
63. Nevesinje	2.660
64. Novi Travnik	3.000
65. Odžak	4.000
66. Olovo	3.000
67. Orašje	4.000
68. Pale	1.900
69. Posušje	1.900
70. Prijedor	8.000
71. Prnjavor	4.940
72. Prozor	3.000
73. Rogatica	3.000
74. Rudo	1.520
75. Sanski Most	5.320
76. Skender Vakuf	2.660
77. Sokolac	1.520
78. Srbac	3.040
79. Srebrenica	4.180
80. Srebrenik	3.800
81. Stolac	3.000
82. Šekovići	1.140
83. Šipovo	1.900
84. Teslić	5.700
85. Tešanj	5.000
86. Titov Drvar	1.900
87. Travnik	6.000
88. Tomislavgrad	3.000
89. Trnovo	1.140
90. Trebinje	3.420
91. Tuzla	12.000
92. Ugljevik	3.040
93. Vareš	4.000
94. Velika Kladuša	4.000
95. Visoko	5.000
96. Višegrad	2.660
97. Vitez	3.040
98. Vlasenica	3.420
99. Zavidovići	5.320
100. Zenica	10.000
101. Zvornik	6.080
102. Žepče	2.660
103. Živinice	4.560
104. Sarajevo-Centar	7.000
105. Novi Grad	6.000
106. Novo Sarajevo	6.000
107. Stari Grad	6.000
108. Vogošća	760
109. Ilidža	1.520
110. Grad Sarajevo	16.340

III

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

V. broj 42/92
13. avgusta 1992. godine
Sarajevo

Potpredsjednik
Vlade RBiH,
Hakija Turajlić, s.r.

**274**

Na osnovu člana 22. Zakona o Vladi Republike Bosne i Hercegovine (»Službeni list SRBiH«, broj 33/90 i »Službeni list RBiH«, broj 4/92), Vlada Republike Bosne i Hercegovine, donosi

RJEŠENJE**O IMENOVANJU SEKRETARA VLADE
REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE**

Za sekretara Vlade Republike Bosne i Hercegovine imenuje se **ŠAHBAZ DŽIHANOVIĆ**.

Ovo rješenje objaviti u »Službenom listu RBiH«.

V. broj 74/92
13. avgusta 1992. godine
Sarajevo

Potpredsjednik
Vlade RBiH,
Hakija Turajlić, s.r.

275

Na osnovu člana 188. Zakona o državnoj upravi - Prečišćeni tekst (»Službeni list SRBiH«, br. 8/90, 22/90, 10/91 i 14/91), Vlada Republike Bosne i Hercegovine, donosi

RJEŠENJE**O POSTAVLJENJU MINISTRA UNUTRAŠNJIH
POSLOVA**

Za pomoćnika ministra unutrašnjih poslova postavlja se **NIJAZ SKENDERAGIĆ**.

Ovo rješenje objaviti u »Službenom listu RBiH«.

V. broj 73/92
13. avgusta 1992. godine
Sarajevo

Potpredsjednik
Vlade RBiH,
Hakija Turajlić, s.r.

276

Na osnovu člana 188. Zakona o državnoj upravi - Prečišćeni tekst (»Službeni list SRBiH«, br. 8/90, 22/90, 10/91 i 14/91), Vlada Republike Bosne i Hercegovine, donosi

RJEŠENJE**O POSTAVLJENJU PODSEKRETARA U
MINISTARSTVU PRAVOSUDA I UPRAVE**

Za podsekretara u Ministarstvu pravosuda i uprave postavlja se **DRAGAN MILOŠ**.

Ovo rješenje objaviti u »Službenom listu RBiH«.

V. broj 71/92
13. avgusta 1992. godine
Sarajevo

Potpredsjednik
Vlade RBiH,
Hakija Turajlić, s.r.

277

Na osnovu člana 188. Zakona o državnoj upravi - Prečišćeni tekst (»Službeni list SRBiH«, br. 8/90, 22/90, 10/91 i 14/91), Vlada Republike Bosne i Hercegovine, donosi

RJEŠENJE**O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA
PRAVOSUDA I UPRAVE**

Za pomoćnika ministrai pravosuda i uprave postavlja se **BOJANA TKALČIĆ - DULIĆ**.

Ovo rješenje objaviti u »Službenom listu RBiH«.

V. broj 72/92
13. avgusta 1992. godine
Sarajevo

Potpredsjednik
Vlade RBiH,
Hakija Turajlić, s.r.

SADRŽAJ

1 Uredba sa zakonskom snagom o robnom prometu i uslovima snabdijevanja za vrijeme ratnog stanja i vanrednih okolnosti	345	270 Odluka o razrješenju sudija Republičkog suda za prekršaje	358
262 Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima	349	271 Odluka o postavljenju savjetnika u Predsjedništvu Republike Bosne i Hercegovine	358
263 Uredba sa zakonskom snagom o dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o obrazovanju i radu okruga	354	272 Odluka o izboru članova Ratnog predsjedništva Skupštine opštine Gacko	358
264 Odluka o obrazovanju Komisije za raspisivanje pozivnog konkursa za izbor himne Republike Bosne i Hercegovine	354	273 Odluka o kriterijima za dodjelu dopunskih sredstava opštinama za finansiranje opštih društvenih potreba koje one za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ratne opasnosti ne mogu podmirivati iz sopstvenih prihoda	358
265 Odluka o razrješenju ministra narodne odbrane	354	274 Rješenje o imenovanju sekretara Vlade Republike Bosne i Hercegovine	359
266 Odluka o postavljenju generalnog konzula Republike Bosne i Hercegovine u Stuttgartu	355	275 Rješenje o postavljenju ministra unutrašnjih poslova	360
267 Odluka o postavljenju konzula u Generalnom konzulatu Republike Bosne i Hercegovine	355	276 Rješenje o postavljenju podsekretara u Ministarstvu pravosuda i uprave	360
268 Odluka o razrješenju i izboru predsjednika i sudija redovnih sudova	355	277 Rješenje o postavljenju pomoćnika ministra pravosuda i uprave	360
269 Odluka o razrješenju i imenovanju javnih tužilaca i zamjenika javnih tužilaca	357		